



БАЊАЛУЧКИ
ЦЕНТАР ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Ime propisa: Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom

Datum donošenja: 13. decembar 2006. godine

Donosilac: Ujedinjene nacije

OPCIONI PROTOKOL UZ KONVENCIJU O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

Države potpisnice ovog Protokola složile su se o sljedećem:

Član 1.

1. Država potpisnica ovog Protokola (u daljnjem tekstu: "država potpisnica") priznaje nadležnost Komiteta za prava osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: "Komitet") da prima i razmatra predstavke od i u ime pojedinaca i grupa pojedinaca koji su u njezinog pravnoj nadležnosti, a koji tvrde da su žrtve kršenja odredbi ove Konvencije od strane te države potpisnice.
2. Komitet ne može primati predstavke koji se odnose na državu potpisnicu Konvencije ukoliko ona nije potpisnica ovog Protokola.

Član 2.

Komitet će smatrati da je predstavka neprihvatljiva ako:

- (a) je predstavka anonimna;
- (b) predstavka predstavlja zloupotrebu prava podnošenja takvih predstavki, ili je nespojiva s odredbama ove Konvencije;
- (c) je Komitet već razmatrao isto pitanje, ili je ono predmet razmatranja u nekom drugom postupku međunarodnog ispitivanja ili mirenja;
- (d) nisu iscrpljeni svi raspoloživi domaći pravni lijekovi. Ovo neće biti pravilo kad je primjena pravnih lijekova bezrazložno produžena, ili kad je vjerojatno da neće imati efekta;
- (e) je očito neosnovana ili nije dovoljno potkrijepljena; ili
- (f) su se činjenice koje su predmet predstavke desile prije stupanja na snagu ove Konvencije za dotičnu državu potpisnicu, osim ako se te činjenice nastavljaju i poslije tog datuma.



Član 3.

Pod rezervom odredbi člana 2 ovog Protokola, Komitet će državi potpisnici na koju se predstavka odnosi skrenuti pažnju na dotičnu predstavku. U roku od šest mjeseci, država primateljica dostavit će Komitetu pisano objašnjenje ili izjavu kojom pojašnjava predmet i pravni lijek, ukoliko ga je država poduzela.

Član 4.

1. U bilo kom trenutku nakon primanja predstavke i prije odlučivanja o osnovanosti, Komitet može prenijeti na dotičnu državu potpisnicu zahtjev da ona hitno razmotri poduzimanje onih privremenih mjera koje mogu biti potrebne kako bi se izbjegla moguća nenadoknativa šteta žrtvi ili žrtvama navodnog kršenja.
2. Kada Komitet koristi svoje diskreciono pravo iz stava 1 ovog člana, to ne podrazumijeva odlučivanje o dopuštenosti ili o osnovanosti predstavke.

Član 5.

Komitet održava zatvorene sjednice kad razmatra predstavke podnesene u skladu s ovim Protokolom. Nakon razmatranja predstavke, Komitet upućuje prijedloge i preporuke, ukoliko ih ima, dotičnoj državi potpisnici i podnositelju predstavke.

Član 6.

1. Ukoliko Komitet primi pouzdane informacije koje ukazuju da država potpisnica ozbiljno i sistemski krši prava iz ove Konvencije, Komitet će pozvati državu potpisnicu da sarađuje u razmatranju informacije, i u tom cilju dostavit će zapažanja vezana za dotične informacije.
2. Uzimajući u obzir zapažanja koje je mogla dostaviti dotična država potpisnica, kao i svaku drugu informaciju koja mu je dostupna, Komitet može odrediti jednog ili više svojih članova da provedu istragu i Komitetu hitno podnesu izvještaj. Kada je opravdano, i uz saglasnost države potpisnice, istraga može uključivati i dolazak na njezin teritorij.
3. Nakon razmatranja nalaza takve istrage, Komitet će dostaviti te nalaze državi potpisnici na koju se istraga odnosi, zajedno s mogućim komentarima i preporukama.
4. Država potpisnica na koju se istraga odnosi, u roku od šest mjeseci od prijema nalaza, komentara i preporuka koje je Komitet dostavio, dostavit



će svoja zapažanja Komitetu.

5. Takva istraga će se provoditi povjerljivo, a tražit će se saradnja države potpisnice u svim fazama postupka.

Član 7.

1. Komitet može pozvati državu potpisnicu na koju se istraga odnosi da u svoj izvještaj prema članu 35. Konvencije uvrsti podatke o svim mjerama poduzetim na osnovu istrage provedene u skladu sa članom 6. ovog Protokola.
2. Komitet može, ukoliko je potrebno, po isteku razdoblja od šest mjeseci navedenog u članu 6. stav 4, pozvati državu potpisnicu na koju se istraga odnosi da ga informira o mjerama koje je poduzela kao odgovor na istragu.

Član 8.

Svaka država potpisnica može, u trenutku potpisivanja ili ratifikacije ovog Protokola ili pristupanja, izjaviti da ne priznaje nadležnost Komiteta predviđenu u članovima 6. i 7.

Član 9.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je depozitar ovog Protokola.

Član 10.

Ovaj Protokol je otvoren za potpisivanje državama potpisnicama Konvencije i organizacijama regionalne integracije u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku od 30. marta 2007.

Član 11.

Ovaj Protokol podliježe ratifikaciji zemalja potpisnica koje su potpisale ili pristupile Konvenciji. On podliježe formalnom potvrđivanju zemalja organizacija regionalne integracije koje su formalno potvrdile ili pristupile Konvenciji. Bit će otvoren za pristupanje svim državama ili organizacijama regionalne integracije koje su ratificirale, formalno potvrdile i pristupile Konvenciji, a koje nisu potpisale Protokol.

Član 12.

1. "Organizacija regionalne integracije" označava organizaciju koju osnivaju



suverene države neke regije, na koju su zemlje članice prenijele nadležnost po pitanjima uređenim Konvencijom i ovim Protokolom. Takve organizacije će u svojim dokumentima formalnog potvrđivanja ili pristupanja naznačiti opseg nadležnosti u odnosu na pitanja uređena Konvencijom i ovim Protokolom. One će naknadno obavijestiti depozitara o svakoj suštinskoj izmjeni u opsegu njihove nadležnosti.

2. Korištenje izraza "države potpisnice" u ovom se Protokolu odnosi na te organizacije u granicama njihove nadležnosti.
3. Za potrebe člana 13, stav 1. i člana 15, stav 2, bilo koji instrument koji deponira organizacija regionalne integracije neće se ubrajati.
4. Organizacije regionalne integracije, u pitanjima svoje nadležnosti, mogu ostvariti svoje pravo glasa na sastancima država potpisnica, s brojem glasova

jednakom broju država članica koje su potpisnice ovog Protokola. Takva organizacija neće moći ostvariti svoje pravo na glasanje ako bilo koja od njezinih država članica iskoristi svoje pravo, i obrnuto.

Član 13.

1. Nakon stupanja na snagu Konvencije, ovaj Protokol stupa na snagu tridesetog dana nakon deponiranja instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.
2. Za svaku državu ili organizaciju regionalne integracije ratificiranje, formalno potvrđivanje ili pristupanje Protokolu nakon polaganja desetog takvog instrumenta, Protokol stupa na snagu tridesetog dana nakon deponiranja svakog vlastitog instrumenta.

Član 14.

1. Rezerve nespojive s ciljem i svrhom ovog Protokola nisu dozvoljene.
2. Rezerve se mogu povući u bilo koje vrijeme.

Član 15.

1. Svaka država potpisnica može predložiti amandman na ovaj Protokol i dostaviti ga Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar će o predloženim amandmanima obavijestiti države potpisnice, sa zahtjevom da ga obavijeste žele li održavanje sastanka država potpisnica radi razmatranja i odlučivanja o prijedlozima. U slučaju da se, u roku od



četiri mjeseca od dana obavještanja, najmanje jedna trećina država potpisnica izjasni za održavanje takvog sastanka, Generalni sekretar će sazvati sastanak pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Svaki amandman prihvaćen dvotrećinskom većinom prisutnih država potpisnica koje glasaju Generalni sekretar će podnijeti Generalnoj skupštini na odobrenje, a zatim i svim državama potpisnicama na prihvaćanje.

2. Amandman koji bude prihvaćen i potvrđen u skladu sa stavom 1. ovog člana stupa na snagu tridesetog dana nakon što broj položenih dokumenata o prihvaćanju dostigne dvije trećine broja država potpisnica na dan prihvaćanja amandmana. Nakon toga, amandman stupa na snagu za svaku državu potpisnicu tridesetog dana nakon deponiranja vlastitog dokumenta o prihvaćanju. Amandman je obavezujući samo za one države potpisnice koje ga prihvate.

Član 16.

Država potpisnica može pismenom obavješću Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija otkazati ovaj Protokol. Otkazivanje stupa na snagu godinu dana od dana kada Generalni sekretar primi obavijest.

Član 17.

Tekst ovog Protokola bit će dostupan u pristupačnom formatu.

Član 18.

Tekstovi ovog Protokola na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku jednako su vjerodostojni.

U potvrdu toga, dolje potpisani opunomoćenici, koje su njihove vlade propisno ovlastile, potpisali su ovaj Protokol.